

Weche jatuo _____

Tarik mar penjo _____

Seche: Chakruok _____ Nyaka _____

Japenjo _____

Michel Paradis

McGill University

BILINGUAL APHASIA TEST

(LUO VERSION)

LOKO MAR DHOLUO

Bug afasia e dhok ariyo olok gi Kenneth Odhiambo Ouma

The development of the Bilingual Aphasia test materials was supported by Grant MEQ 01-07-k (1976-1983) from the Quebec Ministry of Intergovernmental Affairs, Grant EQ 1660 (1980-1985) from the Quebec Ministry of Education FCAC Fund, and Grants 410-83-1028 (1984, 1985) and 410-88-0821 (1989-1991) from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.

LOKO MAR DHOLUO

A: INYALO TI KODE E DHOK TE

HISTORIA MAR DHO JATUO

Penjogi osomne jatuo. Ka jatuo ok nyal dwoko penjogi, ng'ato moro (kaka owadgi) inyalo penj. Penjo ma dwoko ne yie kata dagi, luor gi "+" ka dwoko en yie, kata luor gi "-" ka dwoko en dagi. Kaonge dwoko, kikiwee maok iketo alama mora mora. Ket nono "0" kata luor e nafas ma owe nono, mano nyiso ni onge dwoko ma jatuo ogolo. Weche mag japenjo otelgi alama mar "****". Jatuo ok onego osomnegi.

*** Chak somo gi duol mamalo.

1. Onyuoli higa mane? (tarik mane?) _____ (1)
2. Onyuoli kanye? _____ (2)
3. Dhok mane manitiyogo e ot kane in rawera? _____ (3)
4. To nitiere dhok moro kendo mane itiyogo kane in rawera? + - 0 (4)

*** Ka dwoko mar (4) en "dagi", dhie e penjo mar auchiel (6)

5. To dhok mane manitiyogo e ot kanene in rawera? _____ (5)
6. Babani ne en jadhok mane? _____ (6)
7. To be ne otiyo gi dhok moko? + - 0 (7)

*** Ka dwoko mar (7) en "dagi", dhi e penjo mar apar gariyo (12)

8. Dhok mane kendo mane babani wacho kaen e ot? _____ (8)
9. Dhok mane ma babani ohero tiyogo ka owacho kodi? _____ (9)
10. To be nitie dhok moko mane babani tiyogo e ot? + - 0 (10)

*** Ka dwoko mar (10) en "dagi" dhi e penjo mar apar gariyo (12)

11. To dhok mane kendo mane babani tiyogo ka en e ot? _____ (11)
12. Mamani ne en ja dhok mane? _____ (12)
13. To be ne otiyo gi dhok moko? + - 0 (13)

*** Ka dwoko mar (13) en "dagi", dhi e penjo mar apar gaboro (18)

14. Dhok mane kendo mane mamani wacho ka en e ot? _____ (14)
15. Dhok mane ma mamani nohero tiyogo ka owacho kodi? _____ (15)
16. To be nitie dhok moko mane mamani tiyogo e ot? + - 0 (16)

*** Ka dwoko mar (16) en "dagi", dhi e penjo mar apar gaboro(18)

17. Dhok mane kendo mane mamani tiyogo ka en e ot? _____ (17)
18. To be nitie ng'ato kendo mane riti kane in rawera? + - 0 (18)

*** Ka dwoko mar (18) en "dagi", dhi e penjo mar pierariyo gabich (25)

19. Ng'ano ne wacho dhok mane? _____ (19)
20. To be ne owacho dhok moro kendo? + - 0 (20)

*** Ka dwoko mar (20) en “dagi”, dhi e penjo mar pierariyo gabich (25)

21. Dhok mane manong'eyo? ——— (21)
22. Ne ohero wacho dhok mane ka owuoyo kodi? ——— (22)
23. To bende nitie dhok moko mane otiyogo ka en e ot? + - 0 (23)

*** Ka dwoko mar (23) en “dagi”, dhi e penjo mar pierariyo gabich (25)

24. Dhok mane kendo mane otiyogo? ——— (24)
25. Dhok mane manihero tiyogo kod osiepeni kane in rawera? ——— (25)
26. Isomo e ndalo maromo nade? ——— (26)
27. Dhok mane manitiyogo kane ichako skul? ——— (27)
28. To bende nitie dhok moro mane itiyogo e puonj ndalono? + - 0 (28)

*** Ka dwoko mar (28) en “dagi”, dhi e penjo mar pieradek (30)

29. Dhok mane kendo mane itiyogo e puonj? ——— ——— ——— (29)
30. Dhok mane manitiyogo gi nyithindo mang'eny e skul? ——— (30)
31. To be ne idar idhi e skul mane ipuonjo gi dhok ma opogore? + - 0 (31)

*** Ka dwoko mar (31) en “dagi”, dhi e penjo mar pierang'wen gochiko (49)

32. Dhok mane manitiyogo? ——— (32)
33. Ne ichako tiyo gi dhokni bang' somo e skul moro e ndalo maromo nade? ——— (33)
34. To be nitie dhok moko mane itiyogo e puonj ndalono? + - 0 (34)

*** Ka dwoko mar (34) en “dagi”, dhi e penjo mar pieradek gauchiel (36)

35. Dhok mane kendo mane itiyogo e puonj? ——— ——— ——— (35)
36. Dhok mane manitiyogo gi nyithindo mang'eny e skundno? ——— (36)
37. To be ne idar idhi e skul moro mane ipuonjo gi dhok ma opogore? + - 0 (37)

*** Ka dwoko mar (37) en “dagi”, dhi e penjo mar pierang'wen gochiko (49)

38. Dhok mane manitiyogo? ——— (38)
39. Ne ichako tiyo gi dhok ni bang' dhi e skul moro endalo maromo nade? ——— (39)
40. To bende nitie dhok moko mane itiyogo e puonj ndalono? + - 0 (40)

*** Ka dwoko mar (40) en “dagi”, dhi e penjo mar pierang'wen gochiko (49)

41. Dhok mane kendo mane itiyogo e puonj? ——— ——— ——— (41)
42. Dhok mane ma nyithindo mang'eny (newacho) e skundno? ——— (42)
43. To ne idar e skul moro mane tiyogi dhok ma opogore e puonj? + - 0 (43)

*** Ka dwoko mar (43) en “dagi”, dhi e penjo mar pierang'wen gochiko (49)

44. Dhok mane manitiyogo? ——— (44)
45. Ne ichako tiyogi dhokni bang' dhi e skul moro e ndalo maromo nade? ——— (45)
46. To be nitie dhok moko mane ipuonjogo ndalo no? + - 0 (46)

*** Ka dwoko mar (46) en “dagi”, dhi e penjo mar pierang'wen gaboro (48)

47. Dhok mane kendo mane itiyogo e puonj? _____ (47)
48. Dhok mane ma nyithindo mang'eny tiyogo e skundno? _____ (48)
49. Bang' somo ne itiyo tich mane? _____ (49)
50. Kapok iyudo ajali/tuo mari, dhok mage mane inyalo wacho? _____ (50)

B

HISTORIA MARI MAR DHOLUO

Penjogi osomne jatuo kaka ondikgi. Penjo te ma odwok maber oluor: ka dwoko ng'eny kata ket dwoko e nafas ma owe nono.

Weche mag japenjo otelgi alama mar***. Magi weche ma jatuo ok onego ong'e.

***Somne jatuo chakruok ni ae idhi nyime gi penjo.

1. Apenji penjo kuom tiyoni mar Dholuo. Iikori? + - 0 (1)

Bende ne ise dak e piny ma opogore ma iwacho Dholuo?

***Ka dwoko en "dagi", dhie penjo mar (4)

2. Pinyo mane? _____ (2)
3. Ne idak kanyo endalo maromo nade? _____ (3)
4. Kapok itwori, ne iwacho Dholuo
1. Marach 2. Maber 3. Maber ahinya 0 1 2 3 (4)
5. Ne ipuonjori Dholuo ka iromo nade? _____ (5)
6. To bende ne iwacho Dholuo e ot kane pok ituori? + - (6)
7. To bende ne iwacho Dholuo e tich? + - (7)
8. To bende ne iwacho Dholuo kod osiepeni? + - (8)
9. Kane pok ituori ne iwacho Dholuo e wuoyo ma sate?
1. Pile pile 2. Juma ka juma 3. Dwe ka dwe
4. Higa ka higa 5. Matin maloyo dichiel e higa 0 1 2 3 4 5 (9)
10. To bende ne ipuonjori wacho Dholuo? + - (10)

***Ka dwoko mar (10) en "dagi", dhi e penjo mar (18)

11. Ne iromo nade kane ipuonjori somo Dholuo? _____ (11)
12. Ka ne pok ituori, ne inyalo somo Dholuo
1. Marach 2. Maber 3. Maber ahinya 0 1 2 3 (12)
13. Ka ne pok ituori ne isomo Dholuo
1. Pile pile 2. Juma ka juma 3. Dwe ka dwe
4. Higa ka higa 5. Matin maloyo dichiel e higa 0 1 2 3 4 5 (13)
14. To bende ne ipuonjori somo Dholuo? + - (14)

***Ka dwoko mar (14) en "dagi" dhi e penjo mar (18)

15. Ne ipuonjori ndiko Dholuo ka iromo nade? _____ (15)
16. Ka ne pok ituori, ne indiko Dholuo
1. Marach 2. Maber 3. Maber ahinya 0 1 2 3 (16)
17. Kane pok ituori ne indiko Dholuo
1. Pile pile 2. Juma ka juma 3. Dwe ka dwe
4. Higa ka higa 5. Matin maloyo dichiel e higa 0 1 2 3 4 5 (17)

WECHÉ MAG SECHE TE

***Mak gi redio dakika abich mar weche ma seche te. Kae biro miyo japenjo nafas mar pango gigene ma obiro tiyogo penjo jatuo mondo oduok maber. Mondo omi weche odhi mbele, onego ipenj jatuo wach mar:

- a. Tuone
- b. Tije
- c. Ong'iyoy gi piny moro nade
- d. Anyuolane

***Bang' jatuo ka osetieko wuoyo, jopenjo osim redio ae oluor e dwoko maber e mfwano mogolgo. Geno en neno weche mag jatuo, weche go gin maok ogen ahinya, to ibiro ng'igi maber bang'e.

- | | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------|
| 18. Weche ne tin | | | | |
| 1. Onge | 2. Matin ahinya | 3. Ok gin ma seche te | 4. Mag seche te | ———— (18) |
| 19. Ler mar dhok | | | | |
| 1. Rach | 2. Madiere | 3. Maber | 4. Mag seche te | ———— (19) |
| 20. Wacho | | | | |
| 1. Marach | 2. Madiere | 3. Maber | 4. Mag seche te | ———— (20) |
| 21. Loso weche | | | | |
| 1. Marach | 2. Madiere | 3. Maber | 4. Ma seche te | ———— (21) |
| 22. Weche ma ong'eyo | | | | |
| 1. Marach | 2. Madiere | 3. Maber | 4. Ma seche te | ———— (22) |

LER MAR WECHE MA OWACHI

***Kae jatuo onego olu weche ma omiye. Weche gi osom mos mos maler gi dwol ma kawaida. Ka jatuo ok binyalo timo weche ma onyise bang' dakika abich, ket alama mar "0" ae idhi e penjo moro. ALAMA OKET KALURE GI GIMA OKWONGO MA JATUO OMULO.

Timbe jatuo omak gi redio gi luoro alama mar "+", "-" kata "0" e nafas ma owe nono. Etim maber, luor "+", tim ma ok ber luor "-". Kaponi jatuo ok nyalo luo weche (kata ka omako gima opogore gi ma openje, to ka onenore ni ne ok oluo kaka ne onyise), luor alama mar "0".

Mfwano, jatuo ka onyis ni omul buk mani ewi mesa, to omulo gimoro mani ewi mesa, jopenjo oket alama mar "-". To ka ok omulo gimora mora (kata ka opamo lwete kar mulo buk) jopenjo oket alama mar "0".

NYISO

***Mondo omi kae odhi maber, gigi oket ewi mesa, nyim jatuo, bute mondo onyal mako gima onyise. Gigi opang empango mogolni chakre kor kacham: Kalam, bangli, kiberit, ofungu, saa

***Chak somo gi duol mamalo

- | | | |
|---------------------------------|-------|------|
| 23. Akwai ni mul kalam | + - 0 | (23) |
| 24. Akwai ni mul kalatas | + - 0 | (24) |
| 25. Akwai ni mul kede (kiberit) | + - 0 | (25) |
| 26. Akwai ni mul bangli | + - 0 | (26) |
| 27. Akwai ni mul ofungu | + - 0 | (27) |
| 28. Akwai ni mul tigo | + - 0 | (28) |
| 29. Akwai ni mul saa | + - 0 | (29) |
| 30. Akwai ni mul otas | + - 0 | (30) |
| 31. Akwai ni mul glas | + - 0 | (31) |
| 32. Akwai ni mul brash | + - 0 | (32) |

WECHE MATEK GI MADIERE

***Somne jatuo wechegi to imak dwokone gi redio. Alama mag “+“, “-“, gi “0“ otigo. Gik mani ewi mesa gin: okombe, ket kiberit, glas, kalam, ojiko

***Chak somo gi duol mamalo
Akwai ni timnaa gigi. Iikori?

33. Mi wang’i	+ - 0	(33)
34. Yau dhogi	+ - 0	(34)
35. Rie badi	+ - 0	(35)
36. Gol lewi	+ - 0	(36)
37. Pam lweti	+ - 0	(37)
38. Ket okombe ewi kede	+ - 0	(38)
39. Ket glas but kalam	+ - 0	(39)
40. Ket kede bwo ojiko	+ - 0	(40)
41. Ket kalam nyim okombe	+ - 0	(41)
42. Ket ojiko ei glass	+ - 0	(42)

WECHE MATEK

***Namba mar 43 nyaka 47 gin weche (penjo) matek. Gimora mora (kata namba) osomne jatuo kaka wach achiel. Ibiro kwa jatuo mondo olu weche kalure gi gik moko adek madwa chal. Gigo oket e mesa but jatuo. Ka dwoko ber (ka jatuo otimo gigo eyo madwarore) ket alama mar “+“. Ka dwoko ber, ndik kwan dwoko maber ka okidew gi pengo ma olu. Koro “3“ nyiso ni weche adek go olu lakini e pengo ma opogore, “2“ nyiso ni weche ariyo kende ne olu kaka dwarore, ka okidew ni jatuo ne oluogi kaka idwaro. Gigo: otese adek (matin, madiere, maduong’), kalam (ma bulu, ma ratong’ marakwar), otonglo (matin, madiere, maduong’: thamani gi orom kodgi), kete adek (matin, madiere, maduong’) gi glas: buge adek.

***Chak somo gi duol mamalo

43. Kae nitie otese adek Mia matin, ket madiere e tiendi, ae Wit maduong’	+ 3 2 1 0	(43)
44. Kae nitie kalembe adek Dir maratong’ e dier ot, mia ma bulu, Kwany makwar	+ 3 2 1 0	(44)
45. Kae nitie otonglo adek Dhirna maduong’ lok madiere, Ae um matin gi lweti	+ 3 2 1 0	(45)
46. Kae nitie kete adek Ket kede machiek e glass, mia kede Madiere ae ituom mesa gi kede mabor	+ 3 2 1 0	(46)
47. Kae nitie buge adek Um mokwongo, lok mar ariyo ae Ikaw mar adek	+ 3 2 1 0	(47)

NYALO MAR NG'EYO AE POGO WECHE MACHAL

*** Kae, jatuo onego omul picha machal gi wach ma owinjo. Pichni te ibirong'e gi namba ma ondik ebathe malo. E penjo te, luor e namba mar picha (1–4 kata X) kalure gi picha ma jatuo omulo. Ka jatuo ok omako picha mora mora kata "X" ket alama mar "0" e nafas madwarore

***Chak somo gi dwol mamalo

Ibiro winjo wach. Akwai ni mul picha manyiso wachno. Ka onge picha ma nyiso wachno imul "X". Mano nyiso ni kawacho ni "saa" imul picha ni nikech onyiso saa. Kawacho ni "ndege" imul "X" nikech onge picha manyiso ndege. Iikori?

48. Got	X	1	2	3	4	0	(48)
49. Kudho	X	1	2	3	4	0	(49)
50. Ndiga	X	1	2	3	4	0	(50)
51. Diel	X	1	2	3	4	0	(51)
52. Guok	X	1	2	3	4	0	(52)
53. Sum	X	1	2	3	4	0	(53)
54. Ker	X	1	2	3	4	0	(54)
55. Jedo	X	1	2	3	4	0	(55)
56. Bul	X	1	2	3	4	0	(56)
57. Pala	X	1	2	3	4	0	(57)
58. Soyo	X	1	2	3	4	0	(58)
59. Ngas	X	1	2	3	4	0	(59)
60. Pamo	X	1	2	3	4	0	(60)
61. Kalatas	X	1	2	3	4	0	(61)
62. Muko	X	1	2	3	4	0	(62)
63. Wich	X	1	2	3	4	0	(63)
64. Tado	X	1	2	3	4	0	(64)
65. Mogo	X	1	2	3	4	0	(65)

LER MAR DHOK

***Kae, jatuo onego mul picha manyiso wach ma osom. Wechego osom gi duol mong'eyore. E dwoko mora mora, luor e nafas ma owe, namba mar picha ma obiro siemo. Ka jatuo ok bigolo dwoko bang' second abich, ket alama mar "0" ae idhi nyime gi wach moro. Jatuo onego oket nyime buk ma ondik ni "ler mar dhok", mondo onyal nyiso mayot picha mora mora ka omulo gi lwete.

***Chak somo kae gi duol mamalo

Ibiro winjo wach achiel. Akwai ni mul picha manyiso wachno. Mano nyiso ni kawacho ni "wuoyi obet", imul picha manyiso wuoyi mobet.

***Wang' buk ma okwongo

66. Nyirigo riembo wuoyino	1	2	3	4	0	(66)
67. Wuoyino riembo nyakono	1	2	3	4	0	(67)
68. Oriembe	1	2	3	4	0	(68)
69. Oriembogi	1	2	3	4	0	(69)
70. Giriembogi	1	2	3	4	0	(70)

***Wang' buk mar ariyo

71. Joot luoko nyathi	1	2	3	4	0	(71)
72. Mamano luoko nyithinde	1	2	3	4	0	(72)
73. Giluoke	1	2	3	4	0	(73)
74. Giluokore	1	2	3	4	0	(74)
75. Oluokore	1	2	3	4	0	(75)
76. Oluokogi	1	2	3	4	0	(76)

***Wang' buk mar adek

77. Wuoyino dhiro nyirigo	1	2	3	4	0	(77)
78. Odhire	1	2	3	4	0	(78)
79. Gidhire	1	2	3	4	0	(79)
80. Odhirogi	1	2	3	4	0	(80)

***Wang' buk mar ang'wen

81. Nyakono dhiro wuoyino	1	2	3	4	0	(81)
82. Wuoyino dhiro nyakono	1	2	3	4	0	(82)
83. Wuoyino idhiro gi nyakono	1	2	3	4	0	(83)
84. Nyakono idhiro gi wuoyino	1	2	3	4	0	(84)
85. Wuoyino ema dhiro nyakono	1	2	3	4	0	(85)
86. Nyakono ema dhiro wuoyino	1	2	3	4	0	(86)
87. Wuoyino ema nyakono dhiro	1	2	3	4	0	(87)
88. Nyakono ema wuoyino dhiro	1	2	3	4	0	(88)

***Wang' buk mar abich

89. Guogno kayo pakano	1	2	3	4	0	(89)
90. Pakano kayo guogno	1	2	3	4	0	(90)
91. Guogno ikayo gi pakano	1	2	3	4	0	(91)
92. Pakano ikayo gi guogno	1	2	3	4	0	(92)
93. Guogno ema kayo pakano	1	2	3	4	0	(93)
94. Pakano ema kayo guogno	1	2	3	4	0	(94)
95. Pakano ema guogno kayo	1	2	3	4	0	(95)
96. Guogno ema pakano kayo	1	2	3	4	0	(96)

***Wang' buk mar auchiel

97. Lorino ywayo garino	1	2	3	4	0	(97)
98. Garino iywayo gi lorino	1	2	3	4	0	(98)
99. Lorino iywayo gi garino	1	2	3	4	0	(99)
100. Garino ywayo lorino	1	2	3	4	0	(100)
101. Lorino ema ywayo garino	1	2	3	4	0	(101)
102. Garino ema lorino ywayo	1	2	3	4	0	(102)
103. Garino ema ywayo lorino	1	2	3	4	0	(103)
104. Lorino ema garino ywayo	1	2	3	4	0	(104)

***Wang' buk mar abirio

105. Mama rwako nyare	1	2	3	4	0	(105)
106. Baba rwako wode	1	2	3	4	0	(106)

107.	Girwakore	1	2	3	4	0	(107)
108.	Orwakogi	1	2	3	4	0	(108)
109.	Orwake	1	2	3	4	0	(109)
110.	Orwakore	1	2	3	4	0	(110)

***Wang' buk mar aboro

111.	Nyakono ok dhir wuoyino			1	2	0	(111)
112.	Wuoyino ok dhir nyakono			1	2	0	(112)
113.	Nyakono ok dhir gi wuoyino			1	2	0	(113)
114.	Wuoyino ok dhir gi nyakono			1	2	0	(114)

***Wang' buk mar ochiko

115.	Garino ok tuom pikipikino			1	2	0	(115)
116.	Pikipikino ok tuom garino			1	2	0	(116)
117.	Garino ituomo gi pikipikino			1	2	0	(117)
118.	Pikipikino ok tuom gi garino			1	2	0	(118)
119.	Garino ok tuom gi pikino			1	2	0	(119)
120.	Garino ituomo gi pikino			1	2	0	(120)

***Wang' buk mar apar

121.	Lorino ok ywa garino			1	2	0	(121)
122.	Lorino ok ywa gi garino			1	2	0	(122)
123.	Garino ok ywa lorino			1	2	0	(123)
124.	Garino ok ywa gi lorino			1	2	0	(124)

***Wang' buk mar apar gachiel

125.	Wuoyi ok chiew mamane			1	2	0	(125)
126.	Mamano ok chiew wuoyino			1	2	0	(126)
127.	Wuoyino ok chiew gi mamane			1	2	0	(127)
128.	Mamano ok chiew gi wuoyino			1	2	0	(128)

***Wang' buk mar apar gariyo

129.	Guogno ok ka gi pakano			1	2	0	(129)
130.	Pakano ok ka gi guogno			1	2	0	(130)
131.	Guogno ok ka pakano			1	2	0	(131)
132.	Pakano ok ka guogno			1	2	0	(132)

***Wang' buk mar apar gadek

133.	Ng'ano ok nyodh dhakono			1	2	0	(133)
134.	Dhakono ok nyodh gi ng'ano			1	2	0	(134)
135.	Dhako no ok nyodh ng'ano			1	2	0	(135)
136.	Ng'ano ok nyodh gi dhakono			1	2	0	(136)

***Wang' buk mar apar gang'wen

137.	Nyisa nyathi mamano			1	2	0	(137)
------	---------------------	--	--	---	---	---	-------

***Wang' buk mar apar gabich

138. Nyisa wuon nyako no 1 2 0 (138)

***Wang' buk mar apar gauchiel

139. Nyisa aora pigni 1 2 0 (139)

***Wang' buk mar apar gabirio

140. Nyisa jatend otendni 1 2 0 (140)

***Wang' buk mar apar gaboro

141. Nyisa bug jandik ni 1 2 0 (141)

***Wang' buk mar apar gochiko

142. Nyisa guog ng'ani 1 2 0 (142)

***Wang' buk mar pierariyo

143. Nyisa dhiang od ni 1 2 0 (143)

***Wang' buk mar pierariyo gachiel

144. Nyisa derep garini 1 2 0 (144)

***Wang' buk mar pierariyo gariyo

145. Nyisa min nyathini 1 2 0 (145)

***Wang' buk mar pierariyo gadek

146. Nyisa okew wuon 1 2 0 (146)

***Wang' buk mar pierariyo gang'wen

147. Nyisa pig aorani 1 2 0 (147)

***Wang' buk mar pierariyo gabich

148. Nyisa otend jateloni 1 2 0 (148)

***Wang' buk mar pierariyo gauchiel

149. Nyisa jandik bugni 1 2 0 (149)

***Wang' buk mar pierariyo gabirio

150. Nyisa wuon gougni 1 2 0 (150)

***Wang' buk mar pierariyo gaboro

151. Nyisa od dhiangni 1 2 0 (151)

***Wang' buk mar pierariyo gochiko

152. Nyisa gach derevani 1 2 0 (152)

NG'EYO GIMA WECHE WACHO

***Kwonde te ma dwoko ber, kikisom namba mani e nyim gima oyier, som weche te, achiel ka chiel, kiyweyo matin bang' somo achiel.

***Chak somo ki dwol mamalo

Ibiro winjo weche ang'wen. Akwai ni nyisa achiel kuomgi ma ok olure gi weche manie ang'wen go. Mfwano, inyalo winjo ogudu, bangli, liech, sati. Biro chuni ni iyier liech. Iikori?

153.	1) Olwenda	2) Luang'ni	3) Ot	4) Suna	1	2	3	4	0	(153)
154.	1) Alot	2) Mawembe	3) Rabolo	4) Nanas	1	2	3	4	0	(154)
155.	1)Lwedo	2) Tielo	3) Woche	4) It	1	2	3	4	0	(155)
156.	1) Kom	2) Mesa	3) Otanda	4) Gari	1	2	3	4	0	(156)
157.	1) Winyo	2)Rech	3) Akuru	4) Tai	1	2	3	4	0	(157)

WECHE MACHAL

***Ywe ae isomne jatuo weche gi

Kawacho ni "mtoka" ae kamii dwoko ang'wen "mesa", "ot", "pipa", gi "gari". Ibiro yiero "gari" nikech ochalgi "mtoka". Iikori?

158.	THEN:	1) Agulu	2) Kalam	3) Kom	4) Saa lwedo	1	2	3	4	0	(158)
159.	WANG':	1) Woche	2) Mesa	3) Rabolo	4) Sura	1	2	3	4	0	(159)
160.	SIBUOR:	1) Simba	2) Ogudu	3)San	4)Mawembe	1	2	3	4	0	(160)
161.	DHO OT:	1) Thigo	2) Woche	3) Otas	4) Kalam	1	2	3	4	0	(161)
162.	MOR:	1) Nyiero	2) Sin	3)Jamwandu	4) Nyathi	1	2	3	4	0	(162)
163.	MUDHO:	1) Wich kuot	2) Rateng'	3)Ler	4) Ling'	1	2	3	4	0	(163)
164.	NYATHI:	1) Duong'	2) Ti	3) Rawera	4) Matin	1	2	3	4	0	(164)
165.	JATUO	1) Sin	2) Ling'	3) Del maber	4) Pok otho	1	2	3	4	0	(165)
166.	KOSO:	1) Maber	2) Yo	3) Miyo nyiero	4) Kosone	1	2	3	4	0	(166)
167.	SATAN:	1) Malaika	2) Polo	3) Ibilisi	4) Ler	1	2	3	4	0	(167)

WECHE MA OPOGORE

***Ywe ae isomne jatuo weche gi

Ibiro winjo weche gi dwoko ang'wen. To kae adwaro ni iyer dwoko achiel manyiso POGRUOK gi ma ogol. Mano nyiso ni ka iwinjo "piny" to dwoko en: "ot", "malo", "piny mar", duong"; ibiuro yiero "malo" nikech opogore gi piny. Iikori?

***Ywe ae isomne jatuo wehegi.

Dwoko dwabedo machal ahinya, to dwoko ACHIEL KENDE edier gi opogore gi wach ma ibiro winjo. Iikori?

168.	RACH:	1) Ber	2) Bér	3) Maber	1	2	3	0	(168)
169.	JALING’:	1) Koko	2) Gikoko	3) Jakoko	1	2	3	0	(169)
170.	SIN:	1) Gimor	2) Morgo	3) Mor	1	2	3	0	(170)
171.	PIYO:	1) Mos mos	2) Mos	3) Gimos	1	2	3	0	(171)
172.	JAYWARE:	1) Maakini	2) Gi maakini	3) Ja maakini	1	2	3	0	(172)

YIERO WECHE

***E wehegi ket alama mar “+” ka jatuo biro wacho ni “ayie go”. Ket alama mar “-“ ka jatuo biro wacho ni “adagi”

***Ywe ae isomne jatuo wehegi

Koro ibiro winjo weche moko. Akwai ni inyisa ka bende wach ma ibiro winjo en dholuo maler. Mfwano kawacho ni “wuoyi obet e kom” en wach maler mar dholuo onego iwach ni “ayie go” to kawacho ni “wuoyi e kom obet” en wach maler, onego iwachni “adagi”. Iikori?

173.	Nyako dhiro wuoyi	yiero	+	-	0	(173)
174.	Wuoyi rwakore nyako	yiero	+	-	0	(174)
175.	Paka kayore gi guok	yiero	+	-	0	(175)
176.	En wuoyi nyotho nyako	yiero	+	-	0	(176)
177.	Lori iywayo gi gari	yiero	+	-	0	(177)
178.	En lori ywayo gari	yiero	+	-	0	(178)
179.	Nyako ikuthone gi wuoyi	yiero	+	-	0	(179)
180.	Wuoyi chiew mamane	yiero	+	-	0	(180)
181.	En wuoyi ema kayo nyako	yiero	+	-	0	(181)
182.	Guok donge ikayo paka	yiero	+	-	0	(182)

WECHE MA OCHOMO YO

***Ywe kae to isomne jatuo wehegi

Wehegi ber e dhok mar Dholuo. To ng’enygi onge gima ginyiso. Abiro somoni wehego. Nyisa kabende ginyiso gimoro kata ok ginyis gimoro. Mfwano, kawachoni “ong’ado yie wiye gi kalam” iwach ni “adagi” nikech en wach maak nyis gimoro. Ong’ado yie wiye gi makas” en wach ma nyiso gimoro koro iwach ni “ayie”. Iikori?

183.	Chieng’ rieny gotieno	yiero	+	-	0	(183)
184.	Paka obedo ewiot	yiero	+	-	0	(184)
185.	Maupe twi ei kado	yiero	+	-	0	(185)
186.	Koth wuokga ewi tado	yiero	+	-	0	(186)
187.	Orwako sut manyien kawono	yiero	+	-	0	(187)
188.	Gigoyo gehegi dhi e tich	yiero	+	-	0	(188)
189.	Ringo ne ochamo guok	yiero	+	-	0	(189)
190.	Ne gichamo redio gokinyi	yiero	+	-	0	(190)
191.	Ogodo yiewiye enyim rang’i	yiero	+	-	0	(191)
192.	Omadho lo kaliet	yiero	+	-	0	(192)

NUOYO WECHÉ MAONGE MAANA, TO GI YIERO BER WECHÉ

***Kae jatuo itemo ka onyalo gik moko ariyo

1. Nyalo mar nwoyo weche
2. Nyalo mar ng'eyo ka wach ma owinjo en wach adier

E weche te, som wach ae irit mondo jatuo onuo wachno. Jatuo onego onuo wach kaka owinje. Luorgi alama mar “+“ ka dwoko mar jatuo ber (inyalo yie ka otiyogi dwol ma opogore). Luor gi alama mar “-“ ka jatuo okogolo dwoko bang' sekond abich luor kama dwarore. Inyalo yie ka otiyogi wie e dwoko.

***Yaw redio ae ichak somo gidwol mamalo

Akwai ni inwo wehegi. Ng'eny wehegi gi weche Dholuo, moko ok gin weche Dholuo, gionge gima ginyiso. Akwai ni nwo weche mabiro wacho ae inyisa kawachno en wach manie Dholuo. Iikori?

193.	Saa	nuoyo	+	-	0	(193)
		ber	+	-	0	(194)
195.	Ki	nuoyo	+	-	0	(195)
		ber	+	-	0	(196)
197.	Lo	nuoyo	+	-	0	(197)
		ber	+	-	0	(198)
199.	Na	nuoyo	+	-	0	(199)
		ber	+	-	0	(200)
201.	Pi	nuoyo	+	-	0	(201)
		ber	+	-	0	(202)
203.	Woo	nuoyo	+	-	0	(203)
		ber	+	-	0	(204)
205.	Fe	nuoyo	+	-	0	(205)
		ber	+	-	0	(206)
207.	Ne	nuoyo	+	-	0	(207)
		ber	+	-	0	(208)
209.	Goo	nuoyo	+	-	0	(209)
		ber	+	-	0	(210)
211.	Two	nuoyo	+	-	0	(211)
		ber	+	-	0	(212)
213.	Mo	nuoyo	+	-	0	(213)
		ber	+	-	0	(214)
215.	Ree	nuoyo	+	-	0	(215)
		ber	+	-	0	(216)

217.	Dho	nuoyo	+	-	0	(217)
		ber	+	-	0	(218)
219.	Muu	nuoyo	+	-	0	(219)
		ber	+	-	0	(220)
221.	Ji	nuoyo	+	-	0	(221)
		ber	+	-	0	(222)
223.	Paka	nuoyo	+	-	0	(223)
		ber	+	-	0	(224)
225.	Ot	nuoyo	+	-	0	(225)
		ber	+	-	0	(226)
227.	Kom	nuoyo	+	-	0	(227)
		ber	+	-	0	(228)
229.	Thuol	nuoyo	+	-	0	(229)
		ber	+	-	0	(230)
231.	Mana	nuoyo	+	-	0	(231)
		ber	+	-	0	(232)
233.	Ruam	nuoyo	+	-	0	(233)
		ber	+	-	0	(234)
235.	Rech	nuoyo	+	-	0	(235)
		ber	+	-	0	(236)
237.	Rangi	nuoyo	+	-	0	(237)
		ber	+	-	0	(238)
239.	Chiez	nuoyo	+	-	0	(239)
		ber	+	-	0	(240)
241.	Mesa	nuoyo	+	-	0	(241)
		ber	+	-	0	(242)
243.	Kalam	nuoyo	+	-	0	(243)
		ber	+	-	0	(244)
245.	Wang'	nuoyo	+	-	0	(245)
		ber	+	-	0	(246)
247.	Okomde	nuoyo	+	-	0	(247)
		ber	+	-	0	(248)
249.	Sanduk	nuoyo	+	-	0	(249)
		ber	+	-	0	(250)
251.	Woche	nuoyo	+	-	0	(251)
		ber	+	-	0	(252)

***Ywe sekond matin ae isomne jatuo wechegi

Ibiro winjo weche mag Dholuo. Gima idwaro ni itim en nwoyo weche ma abiro wacho. Iikori?

253. Wuoyi dhiro nyako	+	-	0	(253)
254. Wuoyi omak gi ndhako	+	-	0	(254)
255. En guok ema kayo paka	+	-	0	(255)
256. En wuoyi ema nyako mako	+	-	0	(256)
257. Gari ok ywa gi lori	+	-	0	(257)
258. Orwakone law	+	-	0	(258)
259. Ng'ano ok nyodh dhako	+	-	0	(259)

WECHE MALUORE

***Kae jatuo onego wach weche maluore e gima onyise. Ka jatuo nyalo wacho weche te maluore ka okokoso ket alama mar “+“ to luor “-“ ka jatuo biro koso, ka oweyo moko, kata ka owacho weche ma ok oluore gi ma idwaro; kata ka oloko pengo mar weche maluorego. Ka okogolo dwoko mora mora, luor gi “0“.

***Chak somo gi duol mamalo

260. Akwai ni mia odichienge te mag juma.
261. To bende inyalo kwano achiel nyaka pierariyo gabich?
262. To bende inyalo wacho dweche te e higa?

LER MAR WUOYO

***Kae temo ng'eyo ka jatuo nyalo wacho weche machako gi duol moro. Gima ogen kae en weche ma jatuo nyalo wacho e DAKIKA ACHIEL.

***Chak somo gi duol mamalo.

Kae akwai ni iwach weche mang'eny ma inyalo machako gi duol moro. Mfwano en, kawacho ni “Akwayo ni imiya weche machako gi duol mar “S”, onego iwach weche kaka san, sabun, saa, sangalo, sibuur, solo, n.k. Iikori?

Akwai ni iwach weche machako gi duol mar “P”. Tem wacho weche mang'eny e saa matin manyalore.

263. To bende weche te ochako gi duol madwarore?	+	-	0	(263)
264. Weche adi maber?	+	-	0	(264)

Koro, wach weche machako gi duol mar “F“

265. To bende weche te ochako gi duol madwarore?	+	-	0	(265)
266. Weche adi maber?	+	-	0	(266)

Koro, wach weche machako gi duol mar “K“

267. To bende weche te ochako gi duol madwarore?	+	-	0	(267)
268. Weche adi maber?	+	-	0	(268)

WACHO NYING

***Kae jatuo onego ogol nying gik ma oket e nyime. Ting' malo gimorachiel ka chiel mondo jatuo onene maber. Gigo opand kapok penjo ochako to gimorachiel onyis e dakika achiel.

***Chak somo gi duol mamalo.

Abiro nyisi gik moko. Mia nying gi. Iikori?

269. (Buk)	+	-	0	(269)
270. (Glese)	+	-	0	(270)
271. (Ofungu)	+	-	0	(271)
272. (Okombe)	+	-	0	(272)
273. (Tai)	+	-	0	(272)
274. (Makas)	+	-	0	(273)
275. (Ojiko)	+	-	0	(274)
276. (Bangli)	+	-	0	(275)
277. (Kalam)	+	-	0	(277)
278. (Msumal)	+	-	0	(278)
279. (Ndawa)	+	-	0	(279)
280. (Ojiko)	+	-	0	(280)
281. (Yier)	+	-	0	(281)
282. (Woche)	+	-	0	(282)
283. (Opira)	+	-	0	(283)
284. (Rabolo)	+	-	0	(284)
285. (Otas)	+	-	0	(285)
286. (Simu)	+	-	0	(286)
287. (Saa lwedo)	+	-	0	(287)
288. (Ogudu)	+	-	0	(288)

LOSO WECHÉ

Kae idwaro ni jatuo olos wach ka otiyo gi weche ma isomone. Kuom weche te ma obiro loso ndik ka 1) Jatuo uduoko penjo mora mora; 2) Wach ma oloso en wach maber; 3) Wach no nigi maana mora mora; 4) Otiyo gi wach ma imiye, ae giko; 5) Weche te omak gi redio.

*** Chak some gi duol mamalo

Abiro somoni weche, akwai ni ilos wach mayot ka itiyó gi weche gi. Mfwano: ka anyisi ni “dho ot”, “yaw”, “jatuo” inyalo loso wach mayot ka itiyó gi weche go. “Jatuo oyawo dho ot”. Iikori?

289. Ot/paka	Dwoko ogol	+	-	(289)
	En wach maber mar dholuo	+	-	(290)
	To bende ochimo yo	+	-	(291)
	Kwano mar weche ma otiyo go	+	-	(292)
	Kwano te mar weche ma otiyo go	+	-	(293)
294. Kom/jathieth/bedo	Dwoko ogol	+	-	(294)
	En wach maber mar dholuo	+	-	(295)
	To bende ochimo yo	+	-	(296)
	Kwano mar weche ma otiyo go	+	-	(297)
	Kwano te mar weche ma otiyo go	+	-	(298)

299. Mesa/yawo/diroo	Dwoko ogol	+	-	(299)
	En wach maber mar dholuo	+	-	(300)
	To bende ochimo yo	+	-	(301)
	Kwano mar weche ma otiyo go	+	-	(302)
	Kwano te mar weche ma otiyo go	+	-	(303)
304. Yen/ralum/it yen/neno	Dwoko ogol	+	-	(304)
	En wach maber mar dholuo	+	-	(305)
	To bende ochimo yo	+	-	(306)
	Kwano mar weche ma otiyo go	+	-	(307)
	Kwano te mar weche ma otiyo go	+	-	(308)
309. Kalam/ndiko/mbulu/otas	Dwoko ogol	+	-	(309)
	En wach maber mar dholuo	+	-	(310)
	To bende ochimo yo	+	-	(311)
	Kwano mar weche ma otiyo go	+	-	(312)
	Kwano te mar weche ma otiyo go	+	-	(313)

*** Kwonde adek mabiro gi dwarore ni jatuo ogol dwoko gi weche ma openje. E weche te dwoko osegol kor kachwich. Ka jatuo biro golo dwoko maber luor e alam mar “+“ ae IDHI NYIME GI WACH MALUO. Ka jatuo ogolo dwoko moro ndik dwoko no e nafas ma owe nono, ae iluor e alam mar “I“ ka jatuo dwoko ne ber kata “-“ ka dwoko rach. (Ng’eyo mar dwoko ibiro nyis e kwonde te) kae bende ka jatuo dwoko mora mora otamo golo bang’ second abich luor e alam mar “o“ ae idhi nyime gi penjo moro.

WECHE MAG ATARO

*** Kae jatuo idwaro ni ogol wach mar ataro gi wach ma ogol. Dwoko maber en dwoko ma ataro to ka ok ochal gi wach ma ogol. Mano nyiso ni ka omiyi wach kaka “adiera“, dwoko “ok adiera“ ibiro ket alama mar koso (“-“) nikech kata ka onyiso ataro mar wach no, loso mare OK OPOGORE.

*** Chak somo gi dwol mamalo

Abiro wacho wach. Akwai ni iwach wach ma opogore ma ataro kuom wach ma abiro wacho. Mfwano, ka awacho ni “DUONG“, ibiro wacho ni “TIN“ nikech “duong“ en ataro mar “tin“. Iikori?

314. ADIERA	+WUONDO	kata _____	1	-	0	(314)
315. LACH	+PUOT	kata _____	1	-	0	(315)
316. JADHIER	+JAMOKO	kata _____	1	-	0	(316)
317. MOS MOS	+PIO	kata _____	1	-	0	(317)
318. BOR	+CHIEK	kata _____	1	-	0	(318)
319. OLOR	+OYAW	kata _____	1	-	0	(319)
320. PEK	+YOT	kata _____	1	-	0	(320)
321. MALO	+PINY	kata _____	1	-	0	(321)
322. YOM	+TEK	kata _____	1	-	0	(322)
323. NYIME	+TOKE	kata _____	1	-	0	(323)

MNYAMBULIKO MAR WECHE

***Ka jatuo ogolo wach ma dwarore (ogole kor ka acham), luor e alam mar “+“ ae idhi nyime gi penjo maluo. To ka jatuo ogolo dwoko mora mora ma bende ber ket alama mar “I“ ae indik wachno e nafas ma owe nono, mana ka loso mare chalo gi wach ma ogol, to ka wach no nigi mfumo mar “ng’ato _____“

*** Chak somo gi duol mamalo.

Ibiro winjo wach. Lok wach no obed pakruok (kivimishi) ma ka awacho ni “thieth“ ibiro wacho ni “jathieth“. Iikori?

324. JATEKO	+TEKO	kata_____	1	–	0	(324)
325. NG’AMA OGEN	+GENO	kata_____	1	–	0	(325)
326. JADUONG’	+DUONG’	kata_____	1	–	0	(326)
327. JAKINDA	+KINDA	kata_____	1	–	0	(327)
328. JABER	+BER	kata_____	1	–	0	(328)
329. OJANA	+UJANA	kata_____	1	–	0	(329)
330. JAMUOL	+MUOL	kata_____	1	–	0	(330)
331. JA SUNGA	+SUNGA	kata_____	1	–	0	(331)
332. JA LING’	+LING’	kata_____	1	–	0	(332)
333. JA KOKO	+KOKO	kata_____	1	–	0	(333)

ATARO MAG WECHÉ

***Kae ka jatuo owacho wach ma dwarore, luor alama mar “+“ ae idhi nyime gi penjo moro. Ka jatuo ogolo wach moro ma bende ber to loso mare chal gi wach ma ogol, ket alama mar “I“. Mano nyiso ni “adiera“ dwoko mare en “ok adiera“, “ja mriambo“ ok en dwoko maber.

***Chak somo gi dwol mamalo

E weche gi many wach ma opogore gi wach ma ogol. Gi ma idwaro ni itim en loko wach ma omiyi mondo iyud pogruok mare, ma kawacho ni “muol“ to ibiro wacho ni “ok muol“. Kawacho ni “pango“ ibiro wacho ni “ketho“. Iikori?

334. GENO	+KIKI GEN	kata_____	1	–	0	(334)
335. LORO	+KIKI LOR	kata_____	1	–	0	(335)
336. ADIERA	+OK ADIERA	kata_____	1	–	0	(336)
337. MAK	+KIKI MAK	kata_____	1	–	0	(337)
338. IDH	+KIKI IDH	kata_____	1	–	0	(338)
339. MADH	+KIKI MADH	kata_____	1	–	0	(339)
340. NG’I	+KIKI NG’I	kata_____	1	–	0	(340)
341. GOR	+KIKI GOR	kata_____	1	–	0	(341)
342. CHWE	+OK CHWE	kata_____	1	–	0	(342)
343. DHIER	+OK DHIER	kata_____	1	–	0	(343)

WACHO

Kae idwaro ni jatuo onyis pichni to idwaro ni ogol sigana mar pichni go. Pichni go ma wiye en “sigan mar pichni“ oket kama jatuo nyalo neno gi seche te ma inyise sigana. Jatuo omi dakika ariyo mondo owach sigana duto. Bang’e ka jatuo osetieko, japenjo biro luoro kama dwarore e namba 344, 345, gi 346.

***Chak somo kae gi dwol mamalo

Abiro nyisi pichni au chiel. Pichni gi te ka oket kamorachiel gigolo sigan. Ng'i pichni te ae inyisa sigana no.

344. Weche te

(0) Onge (1) Matin (2) Matin ahinya (3) Ma pile pile 0 1 2 3 (344)

345. To bende jatuo ne ochopo giko sigana? + - (345)

346. To bende jatuo:

1) Ne owacho kaka pichni ne nitie

2) Ne owacho sigana

3) Ne ok otimo wach mora mora 1 2 3 (346)

KWANO GI WICH

***Kae idwaro ni ni jatuo okwen gi wiye. Penjo te osom kaka ondik gi piny kanyo. Golo ogol e kor ka achwich mar penjo. Ka jatuo ogolo dwoko maer, luok e alama mar “+“ ka ogolo dwoko ma ok ber luor e alama mar “-“. Ka jatuo dwoko mora mora otamo golo bang‘ sekond apar, luor e alama mar “o“ to idhi nyime gi penjo moko. Bang‘ koso abich ma luore kaa ka onge dwoko, luor e alama mar “o“ e penjo te ma odong‘ ae idhi nyime gi kama luo bang‘e.

***Chak somo kae gi dwol mamalo

Abiro penji penjo mag kwan. Tem dwoko mapio manyalore

347. Abich MED ang'wen en adi? OCHIKO + - 0 (347)

348. Abirio GOL ariyo en adi? ABICH + - 0 (348)

349. Ariyo DIDEK en adi? AUCHIEL + - 0 (349)

350. Ochiko POG didek an adi? ADEK + - 0 (350)

351. Auchiel MED abirio en adi? APAR GABICH + - 0 (351)

352. Pier ariyo gachiel GOL ochiko en adi? APAR GARIYO + - 0 (352)

353. Ang'wen DI auchiel en adi? PIERA RIYO GANG'WEN + - 0 (353)

354. Apar gariyo POG gang'wen en adi? ADEK + - 0 (354)

355. Apar gang'wen MED pierariyo gariyo en adi? PIERA DEK GAUCHIEL + - 0 (355)

356. Piera ng'wen gauchiel GOL piera riyo gachiel en adi? PIERA RIYO GABICH + - 0 (356)

357. Adek DI par gariyo en adi? PIERA DEK GAUCHIEL + - 0 (357)

358. Pierauchiel POG di ng'wen en adi? APAR GABICH + - 0 (358)

359. Apar gabirio MED apar gang'wen en adi? PIERADEK GACHIEL + - 0 (359)

360. Pieradek gariyo GOL apar gabich en adi? APAR GABIRIO + - 0 (360)

361. Adek DI par gaboro en adi? PIERABICH GANG'WEN + - 0 (361)

NYALO MAR WINJO

***Somne jatuo weche mag sigana ni. Penje penjo abich mani piny kanyo ae iket alama mar “+“ e dwoko maber kata “o“ ka jatuo golo mora mora otamo kata ka golo rach.

***Chak somo gi dwol mamalo

Ibiri winjo sigana machiek. Winj maber ae ibiro penji penjo kaluore gi sigana. Iikori?

“Ne en odienchieng‘ mar ngeso gokinyi, Juma ne odhi gi wuongi e nam mako rech. Ka ne gi chopo e dier nam, wuon juma nonyiso juma ni ogol tuoro. Juma ne wiye owil gi tuoro dala. Mano nyiso ni wuodh gi ne en ma nono“

362. Juma ne odhi kanye gi wuongi?	+	-	0	(362)
363. Ne en odiechieng‘ mane?	+	-	0	(364)
364. Wuon juma ne onyiso juma nang’o?	+	-	0	(365)
365. Ang’o ma omiyo wuon juma ne onyise ni ogol tuoro?	+	-	0	(366)
366. Ang’o ma omiyo juma ne okogolo tuoro?	+	-	0	(367)

SOMO

***kwonde ariyo gi jatuo dwarore ni osom weche ma ibiro miye gi dwoko mamalo. Jatuo ka osomo maber ket alama mar “+“ to ka osomo marach ket “-“ to ka otame somo ket “o“

***Chak somo kae gi dwol mamalo

Ibiro miyi weche mag somo. Som weche te gi dwol mamalo. Iikori?

367. GOT	+	-	0	(367)
368. KUDHO	+	-	0	(368)
369. DIEL	+	-	0	(369)
370. GUOK	+	-	0	(370)
371. SUM	+	-	0	(371)
372. KER	+	-	0	(372)
373. JEDO	+	-	0	(373)
374. BUL	+	-	0	(374)
375. SOYO	+	-	0	(375)
376. PAMO	+	-	0	(376)

***Ywe ae isomne jatuo weche gi

Abiro kwayi ni isom weche gi

377. Nyiri riembo wuoyi	+	-	0	(377)
378. Giluokore	+	-	0	(378)
379. Guok ikayo gi paka	+	-	0	(379)
380. En lori ema ywayo gari	+	-	0	(380)
381. Wuoyi ok dhir nyako	+	-	0	(381)
382. Lori ok ywa gi gari	+	-	0	(382)
383. En guok ema paka kayo	+	-	0	(383)
384. Oriembogi	+	-	0	(384)
385. Nyako idhiro gi wuoyi	+	-	0	(385)
386. Dhako ok nyodh gi wuoyi	+	-	0	(386)

NG'EYO SOMO

***Kae jatuo idwaro ni osom laini achiel ka achiel ae odwok penjo ka luore gi laini no. Jatuo omi second pierochiko mondo osom laini no.

***Chak somo gi dwol mamalo

Abiro miyi laini matin isom. Som laini ni dichiel. Nyisa ka itieko somo ae abiro penji penjo ma opogore. Iikori? “Odiechieng’ achiel hamisi ne odhi gi guoge e bungu mako le. Ne giyudo hawi ma gimako apuoyo ariyo. Bang’ duogo dala ne gidhi e chiro manegiwilo apuoyo gi mogo”

387. Hamisi ne odhi gi ng’a?	+	-	0	(387)
388. Hamisi ne odhi kanye gi guoge?	+	-	0	(388)
389. Ne gitimo ang’o e bungu?	+	-	0	(389)
390. Ne gitero apuoyo margi kanye?	+	-	0	(390)
391. Ne gitimo ang’o gi apuoyo margi?	+	-	0	(391)
392. Ne giyudo ang’o kar apuoyo?	+	-	0	(392)

SIM REDIO

KOPO

***Chak somo gi dwol mamalo

Abiro miyi weche mondo ing’i. Kau kalam. Ndik weche e kalatas ni.

393. TADO	+	-	0	(393)
394. MTUMBA	+	-	0	(394)
395. HOMA	+	-	0	(395)
396. YUGI	+	-	0	(396)
397. NONO	+	-	0	(397)

NDIKO WECHE

*** Ywe ae isomne jatuo weche gi. Abiro somoni weche. Akwayi ni indikgi. Iikori?

398. FUNDI	+	-	0	(398)
399. TAYA	+	-	0	(399)
400. TWO	+	-	0	(400)
401. UM	+	-	0	(401)
402. OT	+	-	0	(402)

***Kae ket alama mar “+“ ka jatuo ondiko wach maber. Ka dwoko mare ok ber ndik kwan maber e nafas ma owe nono.

*** Ywe ae isomne jatuo weche gi. Ibiro winjo weche ma opogore. Akwayi ni indik gi. Iikori?

403. Nyako ywayo jowetene	+	-	0	(403)
404. Wuoyi goyore	+	-	0	(404)
405. Wuoyi inyodho gi guok	+	-	0	(405)
406. Ojana ok dhir gari	+	-	0	(406)
407. En nyako ema nyodho mamane	+	-	0	(407)

NYALO MAR SOMO WECHE GI NGEYO GIMA WECHE WACHO

***Kwonde ariyo gi dwarore ni jatuo osom mos weche ma omiye ae onyis picha machal gi wach ka wach. E weche te ndik namba (kama dwarore) e picha ma ibiro nyis jatuo.

***Chak somo gi duol mamalo.

Ibiro kwayi ni isom weche gi. Mul picha manyiso wachno. Iikori?

408. NOT	1	2	3	4	0	(408)
409. BUDHO	1	2	3	4	0	(409)
410. CHIEL	1	2	3	4	0	(410)
411. KUOK	1	2	3	4	0	(411)
412. NGUM	1	2	3	4	0	(412)
413. MER	1	2	3	4	0	(413)
414. BEDO	1	2	3	4	0	(414)
415. BUK	1	2	3	4	0	(415)
416. TOYO	1	2	3	4	0	(416)
417. YAMO	1	2	3	4	0	(417)

NYALO MAR SOMO WECHE GI NGEYO GIMA WECHE WACHO

***Ywe ae isomne jatuo weche gi. Koro abiro kwayi ni isom kae kaka ne wasomo malo kanyo. Som wach ka wach mos ae imul picha manyiso wachno.

418. Nyiri riembo wuoyi	1	2	3	4	0	(418)
419. Giluokore	1	2	3	4	0	(419)
420. Guok ikayo gi paka	1	2	3	4	0	(420)
421. En lori ema ywayo gari	1	2	3	4	0	(421)
422. Wuoyi ok dhir nyako	1	2	3	4	0	(422)
423. Lori ok ywa gi gari	1	2	3	4	0	(423)
424. En guok ema paka kayo	1	2	3	4	0	(424)
425. Oriembogi	1	2	3	4	0	(425)
426. Nyako idhiro gi wuoyi	1	2	3	4	0	(426)
427. Dhako ok nyodh gi wuoyi	1	2	3	4	0	(427)

NDIKO

***Ywe kae. Mi jatuo kalatas ae inyise ni mondo ondik e dakika abich.

***Chak somo gi dwol mamalo.

Koro abiro kwayi mondo indik wach mora mora kuom tuoni e dakika matin. Kau kalatas ni gi kalam moro.

Weche moko mag medo mag jatuo gi nyalo ne, ma onge e ndiko ni.
